


RE AMOHELA LE HO AROLELANA BOIKARABELO

Re tshehetsa ho thakgolwa
ha letsholo la kentelo
Afrika Borwa.



**JWALO KA
MEKGATLO YA
BASEBETSI LE
DIKHAMPHANI,**
re tla etsa bonnete
ba hore bahiruwa
ba fumana
tlhahisoleseding e
nepahetseng mabapi
le diente le hore na di
sebeta jwang.

**JWALO KA
DIKHAMPHANI
TSA MERAFO,**
re tla thusa ho enta
basebetsi ba rona ba
tlhokomelo ya bophelo,
basebetsi ba rona ba
ka fumanang tshwaetso
le bahiruwa bohle ba
bang, metse ya rona ya
merafong kapele ha tsena
di fumanaha.

**JWALO KA
BAHIRUWA LE
JWALO KA BAAHI**
re na le boikarabelo ba ho thibela ho
nama ha COVID-19, le ho itshireletsa
le ho sireletsa batho ba bang.

Re khetha ente **#WeChooseVacciNation.**
Re le ngatana-nngwe re ka kgona ho
lwantsha COVID-19 **#BeatCovid.**

